

Buka ya Tlhatlhobo

MOPHATO

2

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 3






Buka ya Tlhatlhobo

MOPHATO 2 | KGWEDITHARO 3

SETSWANA

Diteng

DINTLHA KAKARETSO	1
KGWEDITHARO 3: DITEKO TSA PMT	2
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 3	11
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 3	13




KGWEDITHARO 3

Dintlha Kakaretso

Bukana e e akaretsa diteko tsa puiso ya molomo ka thelelo le thulaganyo ya tlhatlhobo ya KGWEDITHARO 3.

Tsweetswee gakologelwa gore Bukana ya Tlhatlhobo ya Kgweditharo 1 & 2 e akaretsa dipampitshana tsa direkoto tsa PMT. Gape e akaretsa ditaelo tsa gore diteko di dirwe jang le gore dipholo tsa tsone di dirisiwe jang.





Kgweditharo 3: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.3.A

Khopi ya morutabana

Medumo e 60 / Metsotswana e 60

o	S	a	P	š	5
k	i	W	m	d	10
e	N	s	Y	d	15
u	R	b	T	h	20
E	ô	S	I	r	25
ê	k	w	d	A	30
U	e	k	m	O	35
p	š	n	g	y	40
oo	ng	ii	kg	th	45
nn	ee	tsh	ny	tš	50
K	tl	tšh	P	D	55
e	H	r	G	aa	60

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.3.A

Khopi ya morutwana

Medumo e 60 / Metsotswana e 60

o	S	a	P	š
k	i	W	m	d
e	N	s	Y	d
u	R	b	T	h
E	ô	S	I	r
ê	k	w	d	A
U	e	k	m	O
p	š	n	g	y
oo	ng	ii	kg	th
nn	ee	tsh	ny	tš
K	tl	tšh	P	D
e	H	r	G	aa

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.3.B

Khopi ya morutabana

Mafoko a 60 / Metsotswana e 60

duba	ema	sela	kala	bua	5
diega	somela	boago	fatela	swela	10
khumo	puso	thaba	yona	foka	15
kgaola	ngaka	maano	phamola	thibela	20
kgopana	popego	roroma	nkgwa	angwa	25
gonya	kgwela	letwa	nkwana	tshela	30
šaba	boswa	ajwa	khutsa	natha	35
tsamaya	nngwe	ntweng	batwa	setšhaba	40
gogwa	tshimong	noka	nwelela	hupa	45
nonyane	longwa	fatwa	felelwa	lentswe	50
rwalela	morongwa	tshwana	feelela	tuulalo	55
bošwa	anya	sunya	phenyo	nne	60

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.3.B

Khopi ya morutwana

Mafoko a 60 / Metsotswana e 60

duba	ema	sela	kala	bua
diega	somela	boago	fatela	swela
khumo	puso	thaba	yona	foka
kgaola	ngaka	maano	phamola	thibela
kgopana	popego	roroma	nkgwa	angwa
gonya	kgwela	letwa	nkwana	tshela
šaba	boswa	ajwa	khutsa	natha
tsamaya	nngwe	ntweng	batwa	setšhaba
gogwa	tshimong	noka	nwelela	hupa
nonyane	longwa	fatwa	felelwa	lentswe
rwalela	morongwa	tshwana	feelela	tuulalo
bošwa	anya	sunya	phenyo	nne

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.3.C

Khopi ya morutabana

Go buisa ditemana / metsotswana e 60 & 180

Tumelo o ne a batla go ya kwa phakeng.	9
“A o tla tla kwa phakeng, Thati?” Tumelo a	18
botsa tsala ya gagwe. “Go tla nna monate.”	26
“Fela nna ke a buisa.” ga rialo Thati. “Buka ya	36
me a ntšhwa e a kgatlha. E ka ga motsumi,	46
tšhaka, le setsuatsue.”	49
Tumelo a hutsafala. A nnela go akanya. A bo	58
a opa diatla. O na le leano le lentle!	67
Tumelo a leba ka mo lebokosong la gagwe la	76
ditshamekisi. A ntsha purapura e e botala ba	84
legodimo. A ntsha le purapura e ntsho.	91
Tumelo a tsaya kgetsana ya gagwe. A tsenya	99
diapole di le pedi, matonkomane le mabotlolo	106
a le mabedi a metsi mo kgetsaneng.	113
Tumelo jaanong a ya kwa ntle. A batla	121
dikotana di le pedi tse ditelele.	127
La bofelo Tumelo a tsaya dipurapura,	133
dikotana le kgetsana a ya kwa go Thati.	141

“Thati, a re ye kwa phakeng!” ga rialo Tumelo.	150
“Bona, re ka diragatsa kgang e e mo bukeng	159
ya gago. Re ka iapara dipurapura ra itira	167
batsomi. Ra dira ekete dikotana tseno ke	174
ditšhaka. Re ka dira ekete go na le setsuatsue	183
mme ra ja dijo tse di mo kgetsaneng.”	191
“Ijoo! Ke a leboga Tumelo.” ga rialo Thati.	199
“Seno se tla itumedisa! Ke tla ya le wena kwa	209
phakeng.”	210

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.3.C

Khopi ya morutwana

Tumelo o ne a batla go ya kwa phakeng.

“A o tla tla kwa phakeng, Thati?” Tumelo a botsa tsala ya gagwe. “Go tla nna monate.”

“Fela nna ke a buisa.” ga rialo Thati. “Buka ya me a ntšhwa e a kgatlha. E ka ga motsumi, tšhaka, le setsuatsue.”

Tumelo a hutsafala. A nnela go akanya. A bo a opa diatla. O na le leano le lentle!

Tumelo a leba ka mo lebokosong la gagwe la ditshamekisi. A ntsha purapura e e botala ba legodimo. A ntsha le purapura e ntsho.

Tumelo a tsaya kgetsana ya gagwe. A tsenya diapole di le pedi, matonkomane le mabotlolo a le mabedi a metsi mo kgetsaneng.

Tumelo jaanong a ya kwa ntle. A batla dikotana di le pedi tse ditelele.

La bofelo Tumelo a tsaya dipurapura, dikotana le kgetsana a ya kwa go Thati.

“Thati, a re ye kwa phakeng!” ga rialo Tumelo.
“Bona, re ka diragatsa kgang e e mo bukeng ya gago. Re ka iapara dipurapura ra itira batsomi. Ra dira ekeke dikotana tseno ke ditšhaka. Re ka dira ekeke go na le setsuatsue mme ra ja dijo tse di mo kgetsaneng.”

“Ijoo! Ke a leboga Tumelo.” ga rialo Thati.
“Seno se tla itumedisa! Ke tla ya le wena kwa phakeng.”



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 2.3.D

Khopi ya morutabana

Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo (8)

Mofuta wa Dipotso: Go lemoga tshedimosetso e e botlhokwa.

1. Ke mang a batlang go ya kwa phakeng?

Karabo: Tumelo o batla go ya kwa phakeng.

Mofuta wa Dipotso: Go lemoga tshedimosetso e e botlhokwa.

2. Ke ka ntlha ya eng Thati a sa batle go ya kwa phakeng?

Karabo: Thati o a buisa./ Thati o buis buka./ Thati o natefelwa ke buka e a e buisang ka ga motsumi le setsuatsue.

Mofuta wa Dipotso: Go lemoga tshedimosetso e e botlhokwa

3. Tumelo o ntsha eng mo lebokosong la ditshamekisi?

Karabo: O ntsha purapura e e botala ba legodimo le e ntsho.

Mofuta wa Dipotso: Go lemoga tshedimosetso e e botlhokwa

4. Tumelo a tsenya maungo afe mo kgetsaneng ya gagwe?

Karabo: O tsenya diapole.

Mofuta wa Dipotso: Go akanyetsa ka tllhamalalo

5. O akanya gore ke ka ntlha ya eng Tumelo a tsaya, dipurapura, dithobane di le pedi le kgetsana ya dijo?

Karabo: *ya morutwana:*

Ke akanya gore Tumelo o batla go diragatsa kgang ya buka ya ga Thati.

Ke akanya gore Tumelo o akanya gore Thati o tla tla ko phakeng fa motshameko o tshwana le buka ya gagwe.

Mofuta wa Dipotso: Go akanyetsa ka tllhamalalo

6. A o akanya gore Tumelo ke motho yo nang le maitlhamelo? Naya mabaka a karabo ya gago.

Karabo: *ya morutwana:*

A ke akanye jalo gonne Tumelo o latela kgannyana ya buka ya ga Thati.

Ke akanya jalo gonne Tumelo o tllhamile motshameko o tsala ya gagwe e o ratileng.

Mofuta wa Dipotso: Tlhalosa o golaganye

7. A o akanya gore Tumelo o tla dira gore setsuatsue e nne karolo ya motshameko?

Karabo: *ya morutwana:*

Ga ke akanye jalo gonne a ka se kgone go nesa pula.

Ke akanya jalo gonne ba ka dira ekeke pula e a na mme ba batla lefelo la go iphitlha.

Mofuta wa Dipotso: Sekaseka o dire dikatlholo

4. A o akanya gore Tumelo ke tsala e e molemo?

Karabo: *ya morutwana:*

Ga ke akanye jalo. Ke akanya gore Tumelo o tshwanetse go tlogela Thati gore a buise buka ya gagwe.

Ke akanya jalo gonne Tumelo o tthamile motshameko o Thati a ka o itumelelang.



Foromo ya Tshekatsheko ya Kgweditharo 3

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 2 Kgweditharo 3

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 2.3.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 2.3.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
o			duba		
S			ema		
a			sela		
P			kala		
š			bua		
k			diega		
i			somela		
W			boago		
m			fatela		
d			swela		
e			khumo		
N			puso		
s			thaba		
Y			yona		
d			foka		
u			kgola		
R			ngaka		
b			maano		
T			phamola		
h			thibela		
E			kgopana		
ô			popego		
S			roroma		
I			nkg		
r			angwa		
ê			gony		
k			kgwela		
w			letwa		
d			nkwana		
A			tshela		

MOPHATO 2 | FOROMO YA TSHEKATSEKO YA KGWEDITHARO 3

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 2 Kgweditharo 3

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 2.3.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 2.3.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
U			šaba		
e			boswa		
k			ajwa		
m			khutsa		
O			natha		
p			tsamaya		
š			nngwe		
n			ntweng		
g			batwa		
y			setšhaba		
oo			gogwa		
ng			tshimong		
ii			noka		
kg			nwelela		
th			hupa		
nn			nonyane		
ee			longwa		
tsh			fatwa		
ny			felelwa		
tš			lentswe		
K			rwalela		
tl			morongwa		
tšh			tshwana		
P			feelega		
D			tuulalo		
e			bošwa		
H			anya		
r			sunya		
G			phenyo		
aa			nne		



Lenaneo la Tlhatlhobo

Mophato 2 Kgweditharo 3

Thulaganyothuto ya Ngwaga e e tlhabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) kgweditharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditharong ya 3:

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	O reetsa tatelano ya ditaello mme a arabe ka tshwanelo. O reetsa dintlha mo dikgannyeng le go araba dipotso tse di senang dikarabo tse di tlhamaletseng. Sekao, o rarabolola sebakwa le ditlamorago.
 Medumopuo	O lemoga dikerafo-pedi tsa ditumanosi. Aga mafoko a dirisa dikerafo-pedi tsa tumammogo le tumanosi, ditumammogo tse pataganeng le ditumammogo tse di rutilweng gabedi tse di rutilweng monongwaga
 Go buisa le go tlhaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ka maemo a gagwe. O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko. O ikelatlhoko fa a buisa, go lemoga mafoko le go a tlhaloganya. O reetsa le go sekaseka setlhangwa go: • Araba dipotso tse di tlhamaletseng • O dira ponelopele • O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng • O dira diphopholetso tsa kitso
 Mokwalo	O boloka go tshwano le tlhamalatsa: bogolo jwa ditlhakanye le ditlhakagolo mo lefokong.
 Go kwala	O kwala ditemana di le 1- 2 (bonnye dipolelo di le robedi) ka maitemogelo a gagwe kgotsa ditiragalo. O dirisa matshwao a puiso a a nepagetseng (dikhutlo, diphegelwana, matshwao a potso, letshwao la kgagamalo) gore ba bangwe ba kgone go buisa se se kwadilweng.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

Reetsa tatelano ya ditaelo le go di tsibogela ka nepagalo

O reetsa dintlha mo dikgannyeng le go araba dipotso tse di senang dikarabo tse di tlhamaletseng. Sekao, o lemoga sebakwa le ditlamorago.

Tirwana 1

- Dira se mo Bekeng ya 3 ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhophla.
- Bitsa barutwana ka bongwe go tla kwa tafoleng ya gago.
- Naya morutwana mongwe le mongwe motseletsele wa ditaelo di le 4 tse a tshwanetseng go di sala morago.

Sekao:

- Nna fa fatshe mo setulong se se bapileng le nna;
- Bula buka e mo tsebeng ya 35;
- Supa setshwantsho;
- Opa diatla makgetlo a le 3.
- Ela tlhoko gore gantsi morutwana o tsibogela ditaelo jang.

Tirwana 2

- Go sekaseka kgang
- Botsa morutwana mongwe le mongwe dipotso tse di latelang ka kgang ya kgobokanyo ya ditlhangwa ya Beke ya 2

Go gakologelwa dintlha:

1. Tsala ya ga Kaelo e bone eng kwa Maputo?
Karabo: O ne a bona dikago tse ditelele, lebopo le lewatle.
2. Phororo e tsala ya ga Kaelo e e boneng e bidiwa eng?
Karabo: O bone Victoria Falls.
3. Mongwe wa ditsala tsa ga Kaelo o rekile kae kgetsana?
Karabo: O o rekile kwa Johannesburg.
4. Ke dilo dife tse pedi tse Rre Maboya a neng a di dira ka malatsi a gagwe a boikhutso?
Karabo (dingwe le dingwe di le pedi): O ne a nna kwa gae; o ne a buisa dibuka; o ne a jala ditamati; o ne a fetsa nako le ba lelapa la gagwe.

Morago ga moo, morutwana o araba dipotso tse di senang dikarabo tse di tlhamaletseng

- Kaelo o ne a ikutlwa jang morago ga go utlwa ka malatsi a boikhutso a ditsala tsa gagwe, mme ke eng se se dirileng gore a ikutlwe botoka?
Karabo: Karabo o ne a utlwa botlhoko, o ne a akanya gore malatsi a gagwe a boikhutso a ne a sa namatshe. Mme morago Rre Maboya a mo dira gore a ikutlwe botoka ka le ene a nna mo gae. A dira gore Kaelo a akanye dilo tsotlhe tse di monate tse a neng a di dira kwa lwapeng.
- O akanya gore ke eng fa Kaelo a ne a tlhoafaleitse go bua ka se a neng a se dira ka malatsi a boikhutso?
Karabo: Karabo ya morutwana ka boene, e tshwanetse go nna le mabaka a a maleba. Sekao: Ke akanya gore Kaelo o ne a tlhoafaleitse ka a ne a lemoga gore o itumelela malatsi a gagwe a boikhutso e bile o dira dilo tse di monate kwa gae.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

Ke akanya gore Kaelo o ne a tlhoafaleitse ka gonne Rre Maboya o ne a mo thusa go tlhaloganya gore malatsi a boikhutso kwa gae a ka nna monate.

- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Go latela ditaelo	Morutwana o gakologelwa le go tsibogela taelo e le 1 ka nepagalo.	Morutwana o gakologelwa le go tsibogela taelo di le 2 ka nepagalo.	Morutwana o gakologelwa le go tsibogela taelo di le 3 ka nepagalo.	Morutwana o gakologelwa le go tsibogela taelo di le 4 ka nepagalo.
Go gakologelwa dintlha	Morutwana o neela karabo e le 1 e e nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 2 tse di nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 3 tse di nepagetseng.	Morutwana o neela dikarabo di le 4 tse di nepagetseng.
Dipotso tse di senang dikarabo tse di tlhamaletseng	Morutwana o araba potso tse di senang karabo e e tlhamaletseng e le nngwe ka tshegetso e e tseneletseng go tswa go morutabana.	Morutwana o araba dipotso tse di senang dikarabo tse di tlhamaletseng di le pedi ka tshegetso e e tseneletseng go tswa go morutabana.	Morutwana o araba dipotso tse di senang dikarabo tse di tlhamaletseng di le pedi ka tshegetso e e rileng go tswa go morutabana.	Morutwana o araba dipotso tse di senang dikarabo tse di tlhamaletseng di le pedi ka nosi le ka nepo.



Medumopuo

O lemoga tatelano ya ditumanosi. O lemoga ditumammogo tse di pataganeng. Aga mafoko a dirisa dikerafo-pedi tsa tumammogo le tumanosi, ditumammogo tse pataganeng le ditumammogo tse di rutilweng gabedi tse di rutilweng monongwaga.

- Mo dikeng 2–7, barutwana ba wetsa tirwana ya go Bopa mafoko ka mo Bukapuisong ya Ditumiso.
- Kwa bokhutlong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di lekola.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 2 | LENANEO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Palo ya mafoko a a bopilweng a a nepagetseng mo bekeng nngwe le nngwe	Ka palogare, morutwana o aga mafoko a le 0–3 beke nngwe le nngwe.	Ka palogare, morutwana o aga mafoko a le 4–6 beke nngwe le nngwe.	Ka palogare, morutwana o aga mafoko a le 7–9 beke nngwe le nngwe.	Ka palogare, morutwana o aga mafoko a le 10 kgotsa go feta beke nngwe le nngwe.
Tiriso ya tatelano ya ditumanosi.	Morutwana o tila go aga mafoko a a akaretsang ditumanosi tse di latelanang.	Morutwana o na le bokgoni jwa go aga mafoko a a akaretsang tatelano ya ditumanosi.	Morutwana o na le bokgoni bo bo tseneletseng jwa go aga mafoko a a akaretsang tatelano ya ditumanosi.	Morutwana o na le bokgoni jo bo gaisang jwa go aga mafoko a a akaretsang tatelano ya ditumanosi.
Tiriso ya ditumammogo tse di pataganeng	Morutwana o tila go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.	Morutwana o na le bokgoni jwa go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.	Morutwana o na le bokgoni bo bo tseneletseng jwa go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.	Morutwana o na le bokgoni jo bo gaisang jwa go aga mafoko a a akaretsang ditumammogo tse di pataganeng.



Puiso

Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ka maemo a gagwe.

O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko.

Go itekola ga bokgoni jwa go buisa, bobedi sebakeng sa lefoko le go tlhaloganya.

Tirwana

- Dira seno kwa bofelong ba kgweditharo.
- Dirisa Teko ya PMT ya NHLRP: 2.3.C
- Bitsa barutwana ka bongwe go dira teko ya PMT, go ya ka ditaelo.
- Kwala dipholo tsa PMT tsa morutwana mo Letlhareng la Rekoto ya PMT.
- Tlhatlhoa morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

MOPHATO 2 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Dikgono tsa go dumisa mafoko	Maduo a morutwana a PMT a kwa tlase gosene fa a bapisiwa le Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.	Maduo a morutwana a PMT a kwa tlase gosene fa a bapisiwa le Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.	Maduo a morutwana a PMT a fithelela Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.	Maduo a morutwana a PMT a feta Selekanyo sa Puiso sa Bosetšhaba.
Go itekola ga bokgoni jwa go buisa	Morutwana ga a kgone go lekola bokgoni jwa gagwe jwa go buisa gotlhelele.	Morutwana o emisa kgapetsa, mme o buisa lefoko kgotsa polelo gape go itshiamisa kgotsa go e tlhaloganya.	Nako nngwe morutwana o a emisa, mme a buise lefoko kgotsa polelo gape gore a kgone go itshiamisa kgotsa go e tlhaloganya.	Morutwana o buisa ka thelelo. Fa morutwana a ka kgaratlha, o a lemoga mme o itshiamisa ka bonako.



Go tlhaloganya

Araba dipotso tse di tlhamaletseng.

O dira ponelopele.

O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng.

O dira diphopholetso tsa kitso.

Tirwana

- Dira se mo Bekeng ya 7 ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhophu.
- Gakolola barutwana ka kgang go tswa go Kgobokanyo ya Ditlhangwa ya Beke 6: Musa Motha: Sebini se se ganetsang maatla a kgogedi
- Kwala dipotso tse di latelang mo patitšhokong.
- Buisetsa dipotso kwa godimo mme o tshwanetse go arabiwa jang.
- Kwa bokhutlong jwa thuto, phutha dibuka tsa barutwana gore di tshwaiwe
- Dirisa memorantamo o o neetsweng.

Araba dipotso tse di tlhamaletseng

1. Musa o ne a tshameka motshameko ofe fa a sa ntse a le mosimane yo monnye?
 - a. bolotlola
 - b. kgwele ya dinao
 - c. tenese
2. Musa o ne a dira eng go thibela kankere e e neng e le mo lengoleng la gagwe gore e se ka ya anama?
 - a. O nole melemo.
 - b. O ithutile go bina.

- c. O ne a kgaolwa leoto.

Dira diponelopele

3. A o akanya gore Musa o tla atlega jaaka sebini? Goreng kgotsa goreng go sa nna jalo?
Ee, ke akanya jalo ka gonne ...
Nnya, ga ke akanye jalo ka gonne ...

O baya ditiragalo tsa setlhangwa ka tatelano e e nepagetseng

4. Buisa dipolelo tse di latelang mme o batlisisa gore ke efe e e diragetseng pele, ke efe e e diragetseng morago ga moo le gore ke efe e e diragetseng la bofelo.
 Kwala palo ya dipolelo ka tatelano e e nepagetseng.
- Musa o ne a ithuta go bina ka leoto le le lengwe.
 - Musa o ne a gobala lengole fa a ne a tshameka kgwele ya dinao.
 - Musa o ne a newa setshameka mmmino mme a rata mmmino.

O dira diphopholetso tsa kitso

5. O akanya gore maatlakgogedi ke eng?
- Maatla a a gogelang dilo kwa tlase go ya kwa fatshe
 - Phefo e e maatla
 - Selo se se gogelang selo sa tshipi
6. Phefo e e maatla
Ke akanya gore ke maatlakgogedi ka gonne...

Memorantamo

- b (leduo le le 1)
 - c (leduo le le 1)
 - Karabo ya morutwana:
 Go feleletsa karabo (leduo le le 1) Go tshegetsa karabo (leduo le le 1)
 - b, c, a (maduo a le 1 - tsotlhe di tshwanetse go nepagala)
 - a (leduo le le 1)
 - Morutwana o tshwanetse go neela tlhaloso e e nang le mabaka a a maleba (maduo a le 2)
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maemong a mangwe.

Palo ya mafoko a a buisitsweng ka nepagalo go a 8	LEGATO
1 - 2	1
3 - 4	2
5 - 6	3
7 - 8	4



Mokwalo

O boloka go tshwano le tlhamalatsa: bogolo jwa ditlhakanye le ditlhakakgolo mo lefokong.

Tirwana

- Dira seno mo kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Go ya kwa bofelong jwa kgweditharo lekola tswelopele ya Mokwalo mo dibukeng tsa barutwana.
- Tlhatlhoa barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Go bopa ditlhaka	Bontsi jwa ditlhaka ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a bopiwa ka nepagalo.	Ditlhaka dingwe ga di a bopiwa sentle kgotsa ka nepagalo.	Ditlhaka di bopilwe ka nepagalo mme go tlhokomelwe bophepa.	Ditlhaka di bopilwe ka nepagalo le bophepa.
Go tihomama ga bogolo jwa ditlhaka	Bogolo jwa ditlhaka ga bo tshwane gotlhelele, mme ditlhakakgolo ga di dikgolo ka go lekana go feta ditlhakanye.	Bogolo jwa ditlhaka ga bo tshwane, mme ditlhakakgolo ga di dikgolo ka go lekana go feta ditlhakanye.	Ka dinako dingwe go na le go sa tshwane ga bogolo jwa ditlhaka kgotsa go sa tshwane ga ditlhakakgolo le ditlhakanye.	Bogolo jwa ditlhaka bo a tihomama mme go na le tekatekano e e tshwanetseng fa gare ga ditlhakakgolo le ditlhakanye.



Go kwala

O kwala ditemana di le 1- 2 (bonnye dipolelo di le robedi) ka maitemogelo a gagwe kgotsa ditiragalo.

O dirisa matshwao a puo a a nepagetseng (dikhutlo, diphegelwana, matshwao a potso, letshwao la kgagamalo) gore ba bangwe ba kgone go buisa se se kwadilweng.

Tirwana

- Dira seno ka nako ya dithuto tsa Go kwala ka Laboraro mo Dibekeng 5. 6 kgotsa 7.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoba.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO 1	LEGATO 2	LEGATO 3	LEGATO 4
Popego	Ga gona go tlhaloganya ka ga ditemana tse di dirisitsweng.	Dipolelo di kwadilwe ka sebopego sa temana, mme ga go na kakanyokgolo e le nngwe mo temaneng nngwe le nngwe.	Dipolelo di bopegile ka nepagalo go nna ditemana di le 2, mme temana ya bobedi ga e a felela.	Dipolelo di bopegile sentle ka ditemana tse 2.
Boleele le popego	Morutwana o kwadile dipolelo tse di kwa tlase ga 3 tse di nepagetseng.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 4-5 tse di nepagetseng.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 6-7 tse di nepagetseng.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 8 kgotsa go feta tse di nepagetseng.
Go kwala: Matshwao a puo	Morutwana o kgaratlhela go dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka nepagalo, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka nepagalo fela o kgaratlha ka matshwao a mangwe a puo.	Ka dinako dingwe morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.	Go le gantsi morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.

